بسم الله الرحمن الرحيم

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިسْلَامِ ދަންތައްތަކުން
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ނަންބަރ: (IUL)170-SA/170/2022/220

ހިންދާރު

2023 ވަނަ ހަބަރުގެ ފުރަތަކަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހަމައެއްގެ ހަމަ.ބުއިން ހަދާންދިން ކަންކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ، ވެލާހަތަކުން ބާއްބަވާ ބަންދުކުރެވިފައިވާ ތަފުސީލުން ތިރީގައި ދެން ބަޔާންކުރެވެން.

1. ފާހަގަ ކުރުން ކުރުމުގެ
2. ފާހަގަ ކުރުން ބަންދުކުރުން ހިންގުން ހަވާލުކުރުން
3. ފާހަގަ ކުރުން ބަންދުކުރުން ހިންގުން ހަވާލުކުރުން ކުރުން ކަނޑައެޅުން
4. ފާހަގަ ކުރުން ފެންވަރު ބަދަލުކުރުން ފެންވަރު
5. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުގެ ބަދަލުގައި ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން
6. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުކުރުން ކަނޑައެޅުން، ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތައް ބަދަލުކުރުން
7. ފާހަގަ ކުރުން ބަންދުކުރުން ހިންގުން ބަންދުކުރެވެން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން
8. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން
9. ފާހަގަ ކުރުން ކުރީގެ ބަދަލުތައް ދިން
10. ފާހަގަ ކުރުން ބަންދުކުރުން ހިންގުން (ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން ދިން)
11. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުކުރުން ހިންގުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން
12. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން
13. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން - ފެންވަރުން
14. ފާހަގަ ކުރުން ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން – ބަދަލުކުރެވިފައި ބަދަލުކުރުން
15. ފާހަގަ ކުރުން ބަންދުކުރުން ހިންގުން ބަދަލުކުރުން ބަދަލުކުރުން
16. ފާސްކޮށްގެން ބަދަލުކުރުން ހިންގުން ބަދަލުތަކުން
17. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ފެންވަރުކުރުން ބަދަލެއްކުރުން
18. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަދަލުކުރެވިފައި ބަދަލެއްކުރުން
19. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަދަލުކުރުން
20. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަދަލުކުރުން ދިން ވިދާ ކުރެއްވުން
21. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަންދުކުރުން ބަދަލުކުރުން
22. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަދަލުކުރުން (ފުރަތަމަ)
23. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަދަލުތަކުން ބަދަލުކުރުން
24. ބަދަލުތަކުން ކުރުން ބަދަލުތަކުން ފެންވަ
ُ
25. ބަދَلُوَ ކُرُ ،ބَدَلُ ،ބَدَلُ ،ބَدَل

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންގެ ބަދަލުން ކުރެވިފައިވާ ބަދަލުތައް

ބަދަލުތަކުގެ ނمبر	ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ބަންދު	ބަންދުގެ ނام	ބަންދުގެ ތަफْصِيل	ބަންދުގެ ބިން	ބަންދުގެ ބިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ތާریخ	ބަންދުގެ ތަފْصِيل	ބަންދުގެ ބިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ސަބަބު	ބަންދުގެ ބިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ތަފْصِيل
ބަންދުގެ ބިން ބަދަލުކުރުން ބޭނުންވާ ބަންދުތައް	9	ފާސްކުރުން	ފާސްކުރެއްވި ބަންދުތަކުގެ ބިން ބަދަލުކުރުން	ބަންދުގެ ބިން ބަދަލުކުރުން	ދިވެހިރާއްޖެ ބާރުވެރިކަން ހިންގާ ބަންދުތަކުގެ ބިން ބަދަލުކުރުން	ދިވެހިރާއްޖެ ބާރުވެރިކަން ހިންގާ ބަންދުތަކުގެ ބިން ބަދަލުކުރުން	ބ. ދ.ބާއެ.ން ކަންބޮޑުކުރުން	ބ. ދ.ބާއެ.ން ކަންބޮޑުކުރުން
							30	1 ދަރަޖާ (2 ސެންޓިމީޓަރ)	ބ.ދ. ދިވެހިން	ބ. ދ.ބާ.ން ކ.ބ.ދ.ބ.ދ.ބ.ދ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ڈیٹابیس ایڈمنسٹریٹر	ڈیٹابیس ایڈمنسٹریشن	گریڈ 7	ڈیٹابیس ایڈمنسٹریٹرس	• ڈیٹابیس ؛ ڈیزائن، ڈیولپ، ٹیسٹ، ڈپلوائے، ڈاکیومنٹ، ایڈمنسٹر، ڈیبگ، ٹیون، ڈیٹا ماڈلز، ڈیٹا ڈکشنریز، ڈیٹا فلو ڈائیاگرامز، ڈیٹا سٹرکچرز، ڈیٹا ایلیمنٹس، ڈیٹا ٹائپس، ڈیٹا ویلیوز، ڈیٹا ریلیشنز، ڈیٹا بیسز، ٹیبلز، ویوز، انڈیکسز، سٹورڈ پروسیجرز، فنکشنز، ٹریگرز، پیکیجز، ایپلیکیشنز، ڈیٹا انٹیگریٹی، ڈیٹا سیکیورٹی، ڈیٹا ریکوری، ڈیٹا ریپلیکیشن، ڈیٹا آرکائیو، ڈیٹا ویئر ہاؤس، ڈیٹا مارٹ، ڈیٹا لیک، ڈیٹا سٹریمز، ڈیٹا پائپ لائنز، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ای ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ای ایل ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ٹی ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، ٹرانسفارم، لوڈ (ایٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایل)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ایٹی)، ڈیٹا ایکسٹریکٹ، لوڈ، ٹرانسفارم (ایل ایٹی

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ۋەزىپە نومۇرى ۋە ئىسمى	ۋاقىت	ئورۇن سانى	ئىمتىھان ۋاقىتى	ئىمتىھان ئورنى	ۋەزىپە	ۋەزىپە تەپسىلاتى	ئىمتىھان ھەققى
ۋەزىپە نومۇر 1 ئىمتىھان ئورنىغا 16 مەزگىل قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. قوش. مەيۋ، • مەسىلە ھەۋەسۋە (ئىگىنە 9 ۋە ئەۋەزگىرىشوۋىنىڭ) قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. قوش. مەيۋ، ئۇنۇر ھەۋەسۋەدىكى چىشوۋىنىڭ مەيۋە (ھېۋەيس، ئەمەيس، ھۇرلىنلىقىمەيس) قۇرۇس چىرىڭ ئالدىراقلىقتىن، ھېۋەيس قوش. مەيۋ،	ۋاقىت	20	ھۆججەت 8	ئەسلى ھۆججەت بىلەن ئىشلەتكىلى بولىدۇ (ئەسلىدىكى ھۆججەت يۇق:-/300)	30	ئىمتىھان ئورنى	ئىمتىھان ۋاقىتى
ۋەزىپە نومۇر 2 ئىمتىھان ئورنىغا 1 مەزگىل قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. قوش. مەيۋ، • ھەۋەسۋە قۇرۇلدۇرۇش، قۇرۇقۇر 1 مەزگىل ئىمتىھان ئورنىغا 1 مەزگىل قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. قوش. مەيۋ،	ۋاقىت	30	ھۆججەت 1	ئەسلى ھۆججەت	30	ئىمتىھان ئورنى	ئىمتىھان ۋاقىتى
ۋەزىپە نومۇر 3 ئىمتىھان ئورنىغا 2 مەزگىل قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. قوش. مەيۋ، • ھەۋەسۋە ئۇقۇتۇرۇش، قۇرۇقۇر 2 مەزگىل ئىمتىھان ئورنىغا 1 مەزگىل قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. ۋەسۋەسە قۇرۇلدۇرۇشتىن ئىلگىرى چىقارىلىدۇ. قوش. مەيۋ،	ۋاقىت	30	ھۆججەت 1 (ئەسلىدىكى 2)	ئەسلى ۋاقىت	30	ئىمتىھان ئورنى	ئىمتىھان ۋاقىتى

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

| ބ.ނ.ބ.ބ/ ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. ،ދ.ބ.ރ. ،ދ.ދ.ބ. ،ދ.ބ.ރ. ،ދ.ބ.ؤ. ،ؤ.ؤ.ؤ. ،ؤ.ؤ.ؤ. ،ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ. ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ. ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ބަދަލުކުރާ ބަސް ބަދަލުކުރުން ބެލެހެއްޓުން ދިވެހިބަހުން ބަދަލުކުރުން	5 ވަގުތު	ކުރިން ބަދަލުކުރެވިފައިވާ	• ދަތުރު ސަރަކާ (ސީ.ސީ.ސީ ހެންވެރި / ހެޅި.ހެން.ސީ)ން 2 ފާހަގަ / ښۆرگۆ ګۆسترەوەدگە هێش ڤۆسۆفۆرەوەش. ންވަން، • ހެން.ކެން.ބީ ކަންކަން ކުރުމުން 4 ން ښۆڤ ڤېنايڤە ذېڭ ګرەمګەرلەش ږسېوڤېټرۆرەوەش. ންވަން، • ބަބ.ﷺ.ހެން ڤەرښېڭ ښۆش ڤېرەرەټرۆرەوەش. ންވަން، • ﷺ 20 ބަންކުﷺ ﷺ.ﷺ.ﷺ ښۆڤېټګ ګۆڤ 4 ން ښۆڤ ڤېنايڤە (ڤېژېرشېم ګرەمګەهەن) ږسېوڤېټرۆرەوەدګەلە، ﷺ.ﷺ.ﷺ ښۆڤېټګ ﷺ ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش سرشګۆرەوەش. (ﷺ ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش ښۆش ڤېرەرەټرۆرەوە ګرۆ ګۆګۆەرەش ﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺ ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش ښۆش ڤېرەرەټرۆرەوە ګرۆ ګۆګۆەرەش ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش ھەڤېرېڤۆش ګۆرەب ګرشرەوەش) ންվەه، • ﷺ 20 ބަންکﷺ ﷺ.ﷺ.ﷺ ښۆڤېټګ ګۆڤ 2 ﷺ.ﷺ.ﷺ ښۆڤېټګ ګۆڤ ڤېرەرەټرۆرەوەدګەلە، ﷺ.ﷺ.ﷺ ښۆڤېټګ ﷺ ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش سرشګۆرەوەش. (ﷺ ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش ښۆش ڤېرەرەټرۆرەوە �ګ ګۆګۆەرەش ﷺ.ﷺ.ﷺ ﷺ ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش ښۆش ڤېرەرەټرۆرەوە ګرۆ ګۆګۆەرەش ڤېرېڤېټشۆش ڤېټرېګرەش ھەڤېرېڤۆش ګۆرەب ګرشرەوەش) �| ﷺ	15	ږګۆګ ھەشګ	ھەشګۆ ﷺ (ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ)	1 ﷺ (2 ښۆڤېښۆھەس)	ﷺ. ﷺ	9,365/- ﷺ
ބَدَلْ کُرِيَا ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ	4 ﷺ	ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ	• ښۆګېرو (ڤېژ.ښو.ﷺ ﷺ.ﷺ.ښو)ګە 3 ګۆﷺګېرش "ښو" ښۆوەھ ﷺﷺ ږسېوڤېټرۆرەوەش. ښۆوەھ، • ﷺ.ﷺ.ﷺ ښۆڤېټګ ګۆوەګ 3 ګە ښۆڤېڤېنايڤە ږسېوڤېټرۆرەوەش. ښۆوەھ، • 18 ﷺ.ﷺ.ﷺ 1 ﷺ ڤۆوەګە ګەښەﷺﷺ ھەڤېرېڤە ڤېھېوەرەوەش. ﷺ ﷺﷺوەرەڤګ ھەرش ګۆﷺګەوګۆ ښەﷺ ﷺښ.	ﷺ	30	ږګۆګ ھەشګ	ھەشګۆ ﷺ (ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ)	1 ﷺ (2 ښۆڤېښۆھەس)	ﷺ. ﷺ	9,620/- ﷺ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުންތަކުން ހުށަހެޅިފައި ވާ

ކުންފުނީގެ ނަން/ ކުންފުންތަކުން	ބަންދުކުރި ތާریख	ކުންފުނީގެ ނަން	ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ބަންދުތަކުން	ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ބަންދުތަކުގެ ތަފْصِيل	ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ބަންދުތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދު ހަދާ ތާریख	ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ބަންދުތަކުގެ ތެރެއިން ބަންދު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން ބަންދު ކުރެވިދާނެ ތާریख	ބަންދުކުރަން ބޭނުންވާ ބަންދުތަކުގެ ތެރެ ބަންދު ކުރެވިދާ ބަންދުތަކުގެ ތެރެ ބަންދު ކުރެވިދާ ބަންދުތަކުގެ ތެރެ ބަންދު ކުރެވިދާ ބަންދُ
ދިވެހިރާއްޖެ ކުރެڈިން ސާރ ސ ކمپنی	9 ނޮވެम्बर	ބ.ބ. ބ.ބ. ؟	30	؟ ؟ ؟	؟ ؟ ؟	؟ ؟ ؟ (2 ؟ ؟ ؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ. ؋ ؋ ؋.؋	4 ؋ ؋ ؋	؋ ؋ ؋

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުންފުނިން ހުށަހެޅިންވަން

ކުންފުނީ/ ބަންދުވާ ބަންދު	ބ.ނ.	ބ.ނ. ގެ ބ.ބ.	ބ.ބ. ގެ ބ.ބ.	ބ.ބ. ގެ ބ.ބ.	ބ.ބ. ގެ ބ.ބ.	ބ.ބ. ގ.	ބ.ބ. ގ.	ބ.ބ. ގ.	ބ.ބ. ގ.
ކުންފުނީ ބ.ބ. ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ބ.ބ. ؛ ؛ ؛

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ. ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ. ؋17,275/-	1 ބަންދު (ތިން ސަތޭކަ)	30	ހަފְתާ ބާއްވާ	ދ.ބ.ރ. ؋	؋	؋	؋	؋
؋25,275/-	3 ބަންދު (ފަހަ ސަތޭކަ)	30	ހަفْתާ ބާއްވާ	؋	؋	؋	؋	؋
؋26,820/-	3 ބަންދު (ފަހަ ސަތޭކަ)	15	ހަفْתާ ބާއްވާ	؋	؋	؋	؋	؋

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ރ.ބ.ރ.ؤ.ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކﷺ ، ، ،

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކެން ބިން ،ބަންދ ،ބަދަލު ،ؤ ،ؤ ،ؤ

| ؤ ،ؤ ،ؤ ،

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ތ.ބ.ބ.ؤ ؤ ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކުރެހުންތައް ހިންގުމުން ކުރިއަށް ދާން ބޭނު�ބަދަލުތަކުން ކުރިއަށް ގެންދާ ބަދަލުތައް

ބަދަލުގެ ނمبر/ ކުރިން ދިން ބަދަލު	ކ.ބ.ބ ނمبر	ބަދަލުގެ ތफْصِيل	ބަދަލުގެ ސަބަބު	ބަދަލުގެ ކުރިން ހުންނަ ގޮތް	ބަދަލުގެ ފަހުން ވެދާނެ ގޮތް	ބަދަލު ކުރެވޭ ތاریخ	ބަދަލު ކުރެވޭ ވަގުތު	ބަދަލު ކުރެވޭ ދުވަސް	ބަދަލުގެ ސަބަބުން ހިންގާ ކުރިއަށް ދާ ބަދަލު
ބ.ބ.ބ ކުރިން ދިން ބަދަލުތަކުން ކ.ބ.ބ ކ.ބ.ބ ކ.ބ.ب ،ب.ب.ب ،ب.ب.ب ،ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ.ބ ،ބ.ބ.ؤ.ؤ.ؤ ،ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ ،ؤ.ؤ.ؤ.ؤ.ؤ ،ؤ.ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ކ.ބ.ސ.ބ. ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ބ.ب.ب.ب

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ؤ ؤ ؤ

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ދިވެހިރާއްޖެގެ އިسْلَامِ ޔونیވަرسٽي
جامعة المالديف الإسلامية
ISLAMIC UNIVERSITY OF MALDIVES

ބަންދުކުރުން ނުވަތަ ކޭންسަލްކުރުން

ބަންދުކުރެއްވުން/ ކެންسަލްކުރުން	ނަންބަր	ބަންދުކުރެއްވުން ނުވަތަ ކެންسَلْ ކުރެއްވުން	ބަންދުކުރެއްވުން ނުވަތަ ކެންسَلْ ކުރެއްވުން ބަންދުކުރެއްވުން ނުވަތަ ކެންسَلْ ކުރެއްވުން	ބަންދުކުރެއްވުން ނުވަތަ ކެންسَلْ ކުރެއްވުން ؟	؟	؟	؟	؟	؟
؟	؟	؟	؟	؟	؟	؟	؟	؟	؟

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش	2 ئۆتۈك	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش ئىمتىھانى 2 ۋەزىپىلەر ھۆججەتلەر	• ئەدەبىيات مەدەنىيىتى (ئومۇمى 9 گە ئاساسلانغان) ئېسىمگە مەدەنىيەتنى. • ھازىرقى كەشىلىرىنىڭ ئەدەبىياتىغا 1 نى سەۋەبلەپ بۇ ئىمتىھاننى ئېلىپ بېرىلىدۇ. • 16 ھەپتىلىك دەرىجىلىك ئىمتىھان دەرىس ئىسىمى.	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش	30	ئىككىنچى يېرىم يىل	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش
ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش	1 ئۆتۈك	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئىمتىھانى 1 ۋەزىپىلەر ھۆججەتلەر	• ئەدەبىيات مەدەنىيىتى (ئومۇمى 9 گە ئاساسلانغان) ئېسىمگە مەدەنىيەتنى. • ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى چىرايلىق ئەدەبىياتنى ئۆگىنىش (ھېكايە، ئەدەبىي، ھېكايە) ئۈچۈن چوڭ ئەدەبىياتچىلار ھەققىدە ئۇچۇر. ئۇچۇرلارنى ئۆگىنىش چىرايلىق ئەدەبىياتنى ئۆگىنىش ئۈچۈن 16 ھەپتە ئۇيغۇر ئەدەبىياتچىلىرىغا چىرايلىق ئەدەبىياتنى ئۆگىنىش ئۈچۈن.	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش	30	بىرىنچى يېرىم يىل	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش
ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش	1 ئۆتۈك	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئىمتىھانى 1 ۋەزىپىلەر ھۆججەتلەر	• ئەدەبىيات مەدەنىيىتى (ئومۇمى 9 گە ئاساسلانغان) ئېسىمگە مەدەنىيەتنى. • ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدىكى چىرايلىق ئەدەبىياتنى ئۆگىنىش (ھېكايە، ئەدەبىي، ھېكايە) ئۈچۈن چوڭ ئەدەبىياتچىلار ھەققىدە ئۇچۇر. ئۇچۇرلارنى ئۆگىنىش چىرايلىق ئەدەبىياتنى ئۆگىنىش ئۈچۈن 16 ھەپتە ئۇيغۇر ئەدەبىياتچىلىرىغا چىرايلىق ئەدەبىياتنى ئۆگىنىش ئۈچۈن.	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش	30	بىرىنچى يېرىم يىل	ئەدەبىيات ۋە ئىسلامىيەتشۇناسلىق ئۆگىنىش

Islamic University of Maldives – IUM
Violet Magu, Henveiru,
Male' City , 20037,
Republic of Maldives
tel:+(960) 3316870 fax: +(960) 3317660

- ވީމާ، ހ ކ ،ކ ،ؤ ،ؤ ،ؤ